

A DIKGATO TSA RONA DI NNE LE MATSWELA

THULAGANYO YA BOSETŠHABA
E E LOGETSWENG MAANO KA

HIV, TB le Di-STI 2017–2022



NSP ke eng?



NSP ke eng?

Thulaganyo ya Bosetšhaba e e Logetsweng Maano (National Strategic Plan) ya Aforika Borwa ka HIV, TB le ka di-STI 2017–2022 (NSP) ke tharabololo ya kgato e nngwe e re tšileng go e tsaya ya mo isagweng ya go laola ka botlalo dikgogodi tseno tse tharo tsa bolwetse. Thulaganyo eno e re bontsha kwa re yang gone – kgotsa mekgele – e re e kopanetseng e bile e supa le diphithhelelo tse re setseng re di fitheletse tsa mekgele e e kgethegileng e e kgonang go fithelesega.

Boikaelelo jwa NSP ke go kgontsha diketekete tsa ditlamo le batho go tsibogela HIV, TB le di-STI ka go dira mmogo, le go tsamaela letlhakoreng le le lengwe.

NSP e tšhamilwe ke mang?


Thulaganyo ya go kwala NSP e ne e kaelwa le go okamelwa ke South African National AIDS Council (SANAC) e e emelang dipuso tsotlhe tsa bosetšhaba le tsa porofense, mekgatlho ya baagi, mekgatlho e e lwelang ditshwanelo tsa badiri, ditheo tsa setlamo sa poraefete le mekgatlho ya bodumedi e e berekelang go busetsa dikgogodi tseno tsa bolwetse kwa morago. Mafapha a SANAC gape a akaretsa babatlisisi ba ba kwa godimo ba naga ya rona le bomankge ba tsa HIV, TB le di-STI, mmogo le badirisanyi mmogo ba boditšhabatšhaba ba tsa tšhabololo.

Boikaelelo jwa NSP Ke go fitlhelela eng ka 2022?

Go fokotsa
ditshwaetso tse
DISHA tsa HIV

Go tswa go **270 000** gore di nne ka
fa tlase ga **100 000**

RE BATLA



90%

Ba ba tshelang ka HIV ba itse boemo jwa bone jwa HIV;

90%

botlhe ba ba fitlhetsweng ba na le tshwaetso ya HIV ba newe di-antiretroviral;

90%

go okobatsa mogare mo go ba ba nang le one.

Go fokotsa
ditshwaetso tse
DISHA tsa TB go
tswa go

450 000
ka ngwaga go ya go
315 000

Re batla 90%
ya ba ba
tshelang ka TB



go oka **100%** le gora
90% e kgone go fola fa e okwa.

Re batla go fokotsa thata
ditshwaetso tsa thobalano.

Mekgele ya NSP

NSP e thomile mekgele e megolo e le robedi le e mengwe e e kgethegileng le ditharabololo tsa go tshegetsa phithhelelo ya mekgele eno.

MOKGELE

1



Go akofisa thibelo go fokotsa ditshwaetso tse disha tsa HIV, TB le di STI.

“Go emisa kanamo ya ditshwaetso”

MOKGELE

2



Go fokotsa dipuopuo le dintsho ka go tlamela ka kalafi, thokomelo le go se foswe ke melemo.

“90-90-90 mo dikgaolong tsotlhe”

MOKGELE

3



Go fithelela botlhe ba ba mo kotsing ka ditharabololo tse ka mo go kgethegileng di diretsweng bone.

“Ga re tlogele ope kwa morago”

MOKGELE

4



Go rarabolola bothata jo bo anamisang HIV, TB le di-STI le twantsho ya tsone.

“Ka mafapha le ditheo tse di farologaneng”

Mekgele ya NSP

MOKGELE

5



Go tsibogela HIV, TB le di-STI tumalanong le ditshwanelo tsa batho.

“Kalafi ka tekatekano le tshiamiso”

MOKGELE

6



Go rotloetsa boeteledipele mo maemong otlhe le go sikara maikarabelo mmogo a go se kgaotse go lwantsha HIV, TB le di-STI.

“Go sikara boikarabelo mmogo”

MOKGELE

7



Go tlamela ka dilo tse di tlhokegang tsa go tshegetsa go fitlhelelwa ga mekgele ya NSP le go se kgaotse go dira jalo.

“Reka jaanong, boloka madi moragonyana”

MOKGELE

8



Go tlamela ka tshedimosetso e ntsi ya go gagamalela phitlhelelo ya mekgele ya NSP.

“Go tsaya kgato ka ntlha ya tshedimosetso”

Gore re atlege, re tla dira gore dikgato tsa rona di nne le matswela gore re fitlhelele mekgele ya NSP. O ka dirang mo baaging ba gaeno gore dikgato tsa gago di nne le matswela?



Itlhokomele mme o tlhokomele le ba lelapa la gago mme o fokotse kotsi ya go tsenwa ke HIV, TB le ke di-STI.



Sireletsa makgarebe le basetsana gore ba se tsenwe ke HIV.



Tlhokomela thata baša, masiela le bana ba ba sa sireletsegang le batho ba ba nang le bogole.



Lwantsha tirisodikgoka mo basading le thobalano ka dikgoka.



Tihola boemo jwa gago jwa HIV ka metlha gore o nne o sena mogare kgotsa o bone tlhokomelo gore o nne o tsogile sentle.



Fa o na le HIV leka gore o nwe melemo ka metlha mme o nne leloko la sethlopha sa ba ba tshelang ka HIV.



Tihatlhobelwa TB fa o na le kgotlholo e e sa feleng kgotsa fa o itse mongwe yo o nang le TB.



Fa o na le TB tlhomamisa gore o fetsa melemo ya gago gore o fole.



Thusa go fokotsa sekgobo le tlhalele ka batho ba HIV kgotsa TB le go sireletsa ditshwanelo tsa bone.



Tsenela mekgatlho ya baagi e e lwantshang HIV, TB le di-STI e e thusang batho ba boitshwaro jo bo kotsi gore e ba nonotshe le/kgotsa ba ba nang le mathata a semolao le a selegae a a gakatsang bolwetse.



Rotloetsa batho mo tikologong ya lona go tsaya karolo mo ditirong tsa go e thibela le gore ba bone ditirelo tsa pholo le tlhabololo ya loago.



Gongwe le gongwe kwa o leng gone, e ka tswa e le ka nako efe ya letsatsi, tshedimosetso epe e o e tlhokang, o ka leletsa mongwe

National AIDS Helpline

0800 012 322

Legal AID Advice Line

0800 110 110

Stop Gender Violence Helpline

0800 150 150

Childline

0800 055 555